




# Re bapala mokoko



SESOTHO

 Vula Bula

## Mantswe a sebediswang haholo

nna

feela

mpona

### Medumo

**tl** (**tlong, tla, batlang, tloho, tlohong**)

**ts** (**tsamayang, tsa, tseo, tsona, tse**)

**ng** (**tlong, tsamayang, batlang, ipatang, bonang, ipatileng, tlohong, seng**)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse  
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tsheheditsweng  
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



### \* \* \* Re bapala mokoko

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Sandy Lightley**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives (CC  
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute the  
Molteno Institute for Language and Literacy,  
but you may not change this work in any way  
or use it commercially.

© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-775800-61-3

# Re bapala mokoko





Mohapi a re, ‘Tlong re bapale.  
Re bapale mokoko. Ke tla bala.  
Tsamayang, tsa mo batlang dibaka  
tseo le ka ipatang ho tsona.’




‘Ke qala ho bala. Tsamayang le  
ipate! Papadi ena e monate.’


Teboho o bapala mokoko le yena.  
Feeha hona motho ya mo bonang.




'Ke a tla, ke a tla. Ke nna eo!  
Ke o fumane! Ke fumane le sebaka  
seo o ipatileng ho sona. Tloho!  
Papadi ena e monate.'




'Ke a tla, ke a tla. Ke nna eo!  
Ke o fumane! Ke fumane le sebaka  
seo o ipatileng ho sona. Tlohung!  
Papadi ena e monate.'



'Ke a tla, ke a tla. Ke nna eo!  
Ke o fumane! Ke fumane le sebaka  
seo o ipatileng ho sona.  
Ke lona bana. Ke le fumane! Ho ne  
ho le monate!'



‘Tlong, ke nako ya ho ja.  
Mmmm ... Ke dijo tse monate!  
Jo! Papadi eo e ne e le monate!  
Ke hapile papadi!  
Ke le fumane kaofela!’



Teboho a re, ‘E e, Mohapi! E seng  
kaofela ha rona. Ha le a mpona!’

# MOSEBETSI

Ke mang a neng a ipatile kae?



Sam



Jen



Meg




Teboho

1. \_\_\_\_\_ o ne a  
ipatile ka kitjhineng.



2. \_\_\_\_\_ o ne a  
ipatile ka phaposing  
ya ho jela.



3. \_\_\_\_\_ o ne a  
ipatile ka phaposing  
ya ho robala.



4. \_\_\_\_\_ o ne a  
ipatile ka phaposing  
ya ho phomola.



Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaho dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



### Kgato ya ★ (8)

Jo!  
Rala o sehe  
Bidika  
Bala  
Baleha!  
Robala  
Mamela  
O se ke!

### Kgato ya \*\*\*\* (5)

Lelapa le reka diaparo  
Sehwete se seholo  
Moya le Letsatsi  
Bolokela hosane  
Takatso tse tharo

### Kgato ya \*\* (5)

Konomaka  
Monehelo  
Lehae  
Ntate o na le Pule  
Seba

### Kgato ya \*\*\*\*\* (6)

Sopo ya lejwe  
Mmutla le sekolopata  
Tau le tweba  
Ho baka le nkgono  
Toropo ya haeso  
Afrika Borwa ya rona

### Kgato ya \*\*\* (8)

Ke la mang lebidi le?  
Leeto  
Fesetere e thubehile!  
Thusa!  
O kae Palesa?

### Re bapala mokoko

Bohobe bo joweng  
Leino

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantswe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantswe a tlwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditshwantsho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

## SESOTHO